



## Southern Sotho (Sesotho)

### Selelekela sa Lithako

Letšoao la sefapano

Ka lebitso la Ntate, le ho Mora le oa  
Moea o Halalelang.

Amen

Litumeliso

Mohau oa Morena oa rona Jesu  
Kreste, Le lerato la Molimo, le  
kopano ea Moea o Halalelang ho ba  
le Iona bohole.

Le ka moea oa hau.

Molao oa Pholoso

Barab'eso (bara le barali babo  
rona), a re keng re amohela libe tsa  
rona, Kahoo itokisetse ho keteka  
liphiri tse halalelang tse halalelang.

Ke bolela Molimo ea Matla 'Ohle le  
ho uena, banab'eso, hore ke entse  
sebe haholo, menahanong ea ka le  
ka mantsoe a ka, ka seo ke se  
entseng le ho seo ke sa hlolang ho  
se etsa, ka molato oa ka, ka molato  
oa ka, ka phoso ea ka e boholoko ka  
ho fetisia; ke ka hona ke kopang  
Maria ea kileng a ba moshanyana  
Mangeloi 'ohle le bahalaleli, Mme  
ueno, banab'eso, Ho nthata ho  
Jehova, Molimo oa rona.

E se eka Molimo ea Matla 'Ohle a ka  
re hauhela, Re felele libe tsa rona,  
'Me u re tlisetseng bophelo bo sa  
feleng.

Amen

Kyrie

## Slovenian (slovenščina)

### Uvodni obredi

Znak križa

V imenu Očeta in Sina in Svetega  
Duha.

Amen

Pozdrav

Milost našega Gospoda Jezusa  
Kristusa, In božja ljubezen, in  
občestvo Svetega Duha Bodite z  
vami.

In s svojim duhom.

Kaznivo dejanje

Bratje (bratje in sestre),  
priznajmo svoje grehe, In zato se  
pripravimo na praznovanje svetih  
skrivnosti.

Priznam vsemogočnemu Bogu In  
tebi, moji bratje in sestram, da  
sem zelo grešil, V mojih mislih in  
po mojih besedah v tem, kar sem  
storil in v tem, kar nisem uspel,  
Skozi mojo krivdo, Skozi mojo  
krivdo, Skozi mojo najbolj hudo  
krivdo; Zato vprašam  
blagoslovljeno Marijo vedno-  
deviško, vsi angeli in svetniki, In  
ti, moji bratje in sestre, Moliti  
zame Gospodu našemu Bogu.

Naj se vsemogočni Bog usmili,  
Oprostite nam grehe, in nas  
pripelje do večnega življenja.

Amen

Kyrie

## Southern Sotho (Sesotho)

**Morena, eba le mohau.**

Morena, eba le mohau.

**Kreste, eba le mohau.**

Kreste, eba le mohau.

**Morena, eba le mohau.**

Morena, eba le mohau.

Gloria

Kganya e be ho Modimo  
mahodimong. le khotso lefatšeng  
ho batho ba nang le thato e ntle. Re  
u rorisa, rea u hlohonolofatsa, rea u  
rata, rea u tlotlisa, re u leboha ka  
khanya ea hao e kholo; Morena  
Modimo, Kgosi ya lehodimo, Oho  
Modimo, Ntate ya matla wohle.  
Morena Jesu Kreste, Mora ea  
tsoetsoeng a 'notši, Morena  
Modimo, Konyana ya Modimo, Mora  
wa Ntate, o tlosa dibe tsa lefatshe;  
re hauhele; o tlosa dibe tsa  
lefatshe; amohela thapelo ya rona;  
o dutse letsohong le letona la  
Ntate; re hauhele. Hobane u  
Mohalaleli u le mong; ke wena  
Jehova feela, ke uena u le mong u  
Ea Holimo-limo; Jesu Kreste, ka  
Moya o Halalelang, kganyeng ya  
Modimo Ntate. Amen.

Bokella

**A re rapeleng.**

Amen.

**Liturgy tsa lentsoe**

Ho bala pele

Lentswe la Morena.

Ho bokwe Modimo.

Polotho ea liithuti

## Slovenian (slovenščina)

**Gospod, usmili se.**

Gospod, usmili se.

**Kristus, usmili se.**

Kristus, usmili se.

**Gospod, usmili se.**

Gospod, usmili se.

Gloria

Slava Bogu na višavah, in na  
zemlji mir ljudem dobre volje.  
Hvalimo te, blagoslavljamo te,  
obožujemo te, slavimo te,  
zahvaljujemo se ti za tvojo veliko  
slavo, Gospod Bog, nebeški kralj,  
O Bog, vsemogočni Oče. Gospod  
Jezus Kristus, edinorojeni Sin,  
Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin  
Očetov, ti jemlješ grehe sveta,  
usmili se nas; ti jemlješ grehe  
sveta, sprejmi našo molitev;  
sediš na Očetovi desnici, usmili  
se nas. Kajti samo ti si Sveti, le ti  
si Gospod, samo ti si Najvišji,  
Jezus Kristus, s Svetim Duhom, v  
slavo Boga Očeta. Amen.

Zbiranje

**Molimo.**

Amen.

**Bogoslužje besede**

Prvo branje

Gospodova beseda.

Hvala Bogu.

Odgovorni psalm

## Southern Sotho (Sesotho)

'Malo oa bobeli

Lentswe la Morena.

Ho bokwe Modimo.

**EPESALO**

**Morena a be le Iona.**

Le ka moya wa hao.

**Ho bala Kosepele e halalelang ho latela N.**

Kganya e be ho wena, Morena

**Evangedi ya Morena.**

Ho bokwe wena, Morena Jesu  
Kreste.

**Mosebetsi oa tumelo**

Ke dumela ho Modimo a le mong,  
 Ntate ea matla 'ohle, moetsi wa  
 lehodimo le lefatshe, ya dintho  
 tsohle tse bonahalang le tse sa  
 bonahaleng. Ke dumela ho Morena  
 a le mong Jesu Kreste, Mora ea  
 tsoetsoeng a 'notši oa Molimo,  
 tsoetsoe ke Ntate pele ho lilemo  
 tsohle. Modimo o tswang ho  
 Modimo, Leseli le tsoang Leseling,  
 Modimo wa nnete o tswang ho  
 Modimo wa nnete, ea tsoetsoeng,  
 ea sa kang a etsoa, ea tšoanang le  
 Ntate; ka eena lintho tsohle li  
 entsoe. O theohile leholimong  
 bakeng sa rōna batho le bakeng sa  
 poloko ea rōna; 'me ka Moea o  
 Halalelang o ile a tsoaloa ke  
 Moroetsana Maria, mme ya eba  
 motho. Ka baka la rōna o ile a  
 thakhisoa tlas'a Ponse Pilato; o ile a  
 hlokokatsoa ke lefu, 'me a patoa;  
 mme a tsoha ka letsatsi la boraro  
 ho ya ka Mangolo. A nyolohela

## Slovenian (slovenščina)

**Drugo branje**

Gospodova beseda.

Hvala Bogu.

**Evangelij**

**Gospod s teboj.**

In s svojim duhom.

**Berilo iz svetega evangelija po N.**

Slava tebi, o Gospod

**Gospodov evangelij.**

Slava tebi, Gospod Jezus Kristus.

**Poklic vere**

Verjamem v enega Boga,  
 vsemogočni Oče, stvarnik neba  
 in zemlje, vsega vidnega in  
 nevidnega. Verujem v enega  
 Gospoda Jezusa Kristusa,  
 edinorojeni Božji sin, rojen od  
 Očeta pred vsemi veki. Bog od  
 Boga, Svetloba od Luči, pravi Bog  
 od pravega Boga, rojen,  
 neustvarjen, enoten z Očetom;  
 po njem je vse nastalo. Za nas  
 ljudi in za naše odrešenje je  
 prišel iz nebes, in po Svetem  
 Duhu se je učlovečila Devica  
 Marija, in postal človek. Zaradi  
 nas je bil križan pod Poncijem  
 Pilatom, umrl je in bil pokopan, in  
 tretji dan spet vstal v skladu s  
 Svetim pismom. Vnesel se je v  
 nebesa in sedi na Očetovi  
 desnici. Spet bo prišel v slavi  
 soditi žive in mrtve in njegovemu  
 kraljestvu ne bo konca. Verujem  
 v Svetega Duha, Gospoda, ki

## Southern Sotho (Sesotho)

Iehodimong mme o dutse letsohong le letona la Ntate. O tla boela a tle ka kganya ho ahlola ba phelang le ba shweleng mme mmuso wa hae o ke ke wa eba le bofelo. Ke lumela ho Moea o Halalelang, Morena, ea fanang ka bophelo, ya tswang ho Ntate le Mora, eo Ntate le Mora a kgumamelwang le ho tlotswa, ya buileng ka baporofeta. Ke dumela Kerekeng e le nngwe, e halalelang, ya katolike le ya boapostola. Ke ipolela Kolobetso e le nngwe ya tshwarelo ya dibe mme ke lebeletse ka tjantjello tsohong ya bafu le bophelo ba lefatshe le tlang. Amen.

Hommely

Rapela thapelo eohle

**Re rapela Morena.**

Morena, utlwa thapelo ya rona.

**Liturgy tsa eukharist**

Nyehelo

Ho bokwe Modimo ka ho sa feleng.

**Barab'eso, rapelang, hore sehlabelo**  
sa ka le sa hao e ka amoheleha ho  
Molimo, Ntate ya matla ohle.

A Morena a amohele sehlabelo matsohong a lona bakeng sa thoriso le khanya ea lebitso la hae; molemong oa rona le molemo wa Kereke ya hae yohle e halalelang.

Amen.

Thapelo ea Selallo

**Morena a be le lona.**

Le ka moyo wa hao.

## Slovenian (slovenščina)

daje življenje, ki izhaja od Očeta in Sina, ki je z Očetom in Sinom češčen in slavljen, ki je govoril po prerokih. Verujem v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev. Priznavam en krst za odpuščanje grehov in veselim se vstajenja mrtvih in življenje prihodnjega sveta. Amen.

Homilija

Univerzalna molitev

**Molimo h Gospodu.**

Gospod, usliši našo molitev.

**Bogoslužje evharistije**

Ponudba

Blagoslovijen bodi Bog na veke.  
**Molite, bratje (bratje in sestre),**  
da je moja in tvoja žrtev lahko sprejemljiv za Boga,  
**vsemogočnega Očeta.**

Naj Gospod sprejme žrtev iz vaših rok za hvalo in slavo svojega imena, za naše dobro in dobro vse njegove svete Cerkve.

Amen.

Evharistična molitev

**Gospod s teboj.**

In s svojim duhom.

## Southern Sotho (Sesotho)

**Phahamisang dipelo tsa Iona.**

Re ba phahamisetse ho Morena.

**A re leboheng Jehova Molimo oa rōna.**

E nepahetse ebile e lokile.

Oa Halalela, Oa Halalela, Oa Halalela Morena Molimo oa mabotho. Leholimo le lefatše li tletse khanya ea hao. Hosanna mahodimong. Ho bokwe ya tlāng ka lebitso la Morena. Hosanna mahodimong.

**Sephiri sa tumelo.**

Re bolela Lefu la hao, Morena, le ho bolela Tsoho ya hao ho fihlela o tla hape. Kapa: Ha re ja Bohobe bona 'me re noa Mohope ona, re bolela Lefu la hao, Jehova, ho fihlela o tla hape. Kapa: Re pholose, Mopholosi wa lefatshe. ka baka la Sefapano le Tsoho ya hao o re lokolotse.

Amen.

**Selallo**

**Ka taelo ya Mopholosi mme re thehilwe ka thuto ya bomodimo, re iteta sefuba ho re:**

Ntata rona ya mahodimong. lebitso la hao le halaletsoe; mmuso wa hao o tle. thato ya hao e etswe lefatsheng jwaloka lehodimong. O re fe kajeno bohobe ba rona ba tsatsi le leng le le leng; mme o re tshwarele melato ya rona; jwalokaha le rona re tshwarela ba nang le melato ho rona; mme o se ke wa re isa molekong; empa o re lopolle bobeng.

## Slovenian (slovenščina)

**Dvignite svoja srca.**

Povzdigujemo jih h Gospodu.

**Zahvalujmo se Gospodu, našemu Bogu.**

Prav je in pravično.

Sveti, sveti, sveti Gospod Bog nad vojskami. Nebo in zemlja sta polna tvoje slave. Hozana v višavah. Blagor mu, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana v višavah.

**Skrivnost vere.**

Razglašamo tvojo smrt, o Gospod, in izpoveduje tvoje vstajenje dokler spet ne prideš. ali: Ko jemo ta kruh in pijemo ta kelih, oznanjamо tvojo smrt, o Gospod, dokler spet ne prideš. ali: Reši nas, Odrešenik sveta, kajti po tvojem križu in vstajenju osvobodil si nas.

Amen.

**Obred obhajila**

**Po Odrešenikovem ukazu in oblikovani z božanskim naukom, si upamo reči:**

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime; pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja na zemlji kakor v nebesih. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo tistim, ki gredo proti nam; in ne vpelji nas v skušnjavo, ampak reši nas hudega.

### Southern Sotho (Sesotho)

Morena, rea rapela, re lopolle bobeng bo bong le bo bong. ka mohau o re fe kgotso mehleng ya rona; hore, ka thuso ea mohau oa hao, re ka dula re lokolohile sebeng mme o bolokehile ditsietsing tsohle, ha re ntse re letetse tšepo e hlohonolofalitsoeng le ho tla ha Mopholosi wa rona, Jesu Kreste.

Bakeng sa 'muso, matla le khanya ke tsa hao jwale le ka ho sa feleng.

**Morena Jesu Kreste, ba ileng ba re ho baapostola ba hao:** Ke le siela kgotso, ke le fa kgotso ya ka; u se ke ua talima libe tsa rōna; empa ka tumelo ya Kereke ya hao, mme ka mohau o mo fe kgotso le bonngwe ho ya ka thato ya hao. Ba phelang le ho busa ka ho sa feleng le kamehla.

Amen.

Kgotso ya Morena e be le Iona ka mehla.

Le ka moya wa hao.

**A re feneng pontsho ya kgotso.**

Konyana ya Modimo, o tlotsang dibe tsa lefatshe; re hauhele. Konyana ya Modimo, o tlotsang dibe tsa lefatshe; re hauhele. Konyana ya Modimo, o tlotsang dibe tsa lefatshe; o re fe kgotso.

**Bonang Konyana ya Modimo,**  
bonang ea tlotsang libe tsa lefatše.  
**Ho lehlohonolo ba memetsweng**  
**selallong sa Konyana.**

Morena, ha ke tshwanelehe hore u kene tlas'a marulelo a ka; empa

### Slovenian (slovenščina)

Reši nas, Gospod, prosimo, vsakega hudega, milostljivo podeli mir v naših dneh, da s pomočjo tvoje milosti, lahko smo vedno prosti greha in varen pred vsemi stiskami, ko čakamo na blaženo upanje in prihod našega Odrešenika, Jezusa Kristusa.

Za kraljestvo, moč in slava sta tvoji zdaj in za vedno.

**Gospod Jezus Kristus, ki je rekel svojim apostolom:** Mir ti zapuščam, svoj mir ti dajem, ne glej na naše grehe, ampak v veri tvoje Cerkve, in ji milostno podeli mir in edinost v skladu z vašo voljo. Ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Mir Gospodov naj bo vedno z vami.

In s svojim duhom.

**Podarimo drug drugemu znamenje miru.**

Jagnje božje, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje božje, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje božje, ti odjemlješ grehe sveta, daj nam mir.

**Glej Jagnje božje, glej ga, ki odjemlje grehe sveta. Blagor tistim, ki so poklicani na Jagnjetovo večerjo.**

Gospod, nisem vreden da vstopiš pod mojo streho, ampak reci

### Southern Sotho (Sesotho)

bua lentswe feela, mme moyā wa  
ka o tla fola.

**Mmele (Madi) a Kreste.**

Amen.

**A re rapeleng.**

Amen.

**Qeto ea qeto**

Tlhohonolofatso

**Morena a be le Iona.**

Le ka moyā wa hao.

**Molimo ea matla 'ohle a u**  
**hlohonolofatse, Ntate, le Mora, le**  
**Moya o Halalelang.**

Amen.

**Ho lelekoa**

**Tsoang, 'Misa o felile. Kapa: Eyang,**  
**le bolele Evangeli ya Morena. Kapa:**  
**Tsamaea ka khotso, u ntse u tlotsa**  
**Jehova ka bophelo ba hao. Kapa:**  
**Tsamaea ka khotso.**

**Ho bokwe Modimo.**

### Slovenian (slovenščina)

samo besedo in moja duša bo  
ozdravljenā.

**Telo (Kri) Kristusovo.**

Amen.

**Molimo.**

Amen.

**Zaključni obredi**

**Blagoslov**

**Gospod s teboj.**

In s svojim duhom.

**Naj te blagoslovi vsemogočni**  
**Bog, Očeta in Sina in Svetega**  
**Duha.**

Amen.

**Odpuščanje**

**Pojdite naprej, maša je končana.**  
**Ali: Pojdi in oznanjaj Gospodov**  
**evangelij. Ali: Pojdi v miru in slavi**  
**Gospoda s svojim življenjem. Ali:**  
**Pojdi v miru.**

**Hvala Bogu.**